

Mawu megbea amesi

traduit de « Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui »

C = 80
p

1. Ma - wu me - gblēa a - me - si Doa
 2. E - si me - nyae b'e - lōm ta Ma -
 3. Nye Ma - wu, wò si fe mo Klē -

mf

ju d'e - ju, di o; Ne xe - xea mi - mim
 tsø do - kui - nye ne. E nya - na nye hiā -
 na nam ye - sia - yi, Ve nu - nye be ma -

+f

hā la, 'Ya ko ju ma - zio do. Ma -
 wo nyuie Wu nye ju - tō g̃ hā. Ma -
 no 'gbe La ka - tā na wò ko. Na

wu nu - te - fe - tō sia Naa ñui - fa -
 wu dō - me - nyo - tō sia Dee wòa - lō -
 ma - zō le wò mō dzi Kple dzi nu -

p

fa kpa - kple Nu nyui ge - dē e -
 ñu a - kpe - ma ? O ! Ne vō xa - xam
 te - fe - tō 'Se - dē gbe - si - gbe

A musical score for two voices, featuring two staves of music with corresponding lyrics in Yoruba and English. The top staff uses soprano C-clef, and the bottom staff uses alto F-clef. The lyrics are as follows:

	to	-	wo	He	-	na	a	-	gbe	ma	-	vo.
vu			hã	E	-	tea	dẽ		ju	-	nye	wu.
nà	-		yõm	Va		a	-	kõ	-	wò	me	la.